

2023/24 MORALO WA NAHA WA HO RUTA WA SELEMO: SESOTHO PUO YA LAPENG: KEREITI YA 12 (KOTARA YA 1)

KOTARA YA 1	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10	BEKE YA 11
SLKT											
BOKGONI HO MAMELA LE HO BUA HO BALA LE HO BOHA HO NGOLA LE HO NEHELANA DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO (DI KENELLETSE HO BOKGONI KAOFELA)	<p>Ho mamela bakeng sa kutlwisiso (bakeng sa tlhahisoleseding, ho lekola le ho ananela le ho buisana le ba bang)</p> <p>Nako: Hora e le 1</p> <p>BEKE YA PELE</p> <p>Momahanyo ya bokgoni le dikahare tsa Kereiti ya 11</p> <ul style="list-style-type: none"> Tekolo ya motheo ya baithutimmo Ho buisana ka teko ya motheo Ho tsebisa baithuti ka phapusing ya boithutelo <p>Buisanang ka makgetha a dingolwa (ditema tse sa etswang Kereiting ya 11)</p> <p>Ho lelekela dingolwa</p> <p>Teko ya motheo</p> <p>Nako: Hora e le 1</p> <ul style="list-style-type: none"> Makgetha a sehlooho a ditema le dikarolo tsa buka ho kenyelletswa le dibuka tsa dingolwa Ho ithuta dingolwa Dithothokiso Terama/Tshwantshiso Novel/Tsa bohoholo <p>Nako: Hora e le 1</p> <p>Moqoqo: 1x o tebisang maikutlo / wa phetelo/wa kgang/o sa tshhehatseng lehlakore/o hlahosang, o qholotswang ke setshwantsho.</p> <p>Tshebetso ya ho ngola: Ho etsa moralo wa ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p>Nako: Dihora tse 2</p>	<p>Puo e sa hlophiswang</p> <ul style="list-style-type: none"> Makgetha le melao Ho etsa moralo, diphuputso, tlhophiso ya dintlha, ho ikwetlisa le ho nehelana <p>Nako: Hora e le 1</p> <p>Ho ithuta dingolwa</p> <ul style="list-style-type: none"> Dithothokiso Novele/Tsa bohoholo Terama/Tshwantshiso <p>Nako: Dihora tse 4</p> <p>Moqoqo: 1 x o tebisang maikutlo/wa phetelo/wa kgang/o sa tshhehatseng lehlakore/o hlahosang/o qholotswang ke setshwantsho.</p> <p>Tsepamisa maikutlo ho:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rejistara, setaele le boikutlwahatso Kgetho ya mantswa Ho bopa dipolelo Ho bopa diratswana Matshwao a puo le mopeleto <p>Tshebetso ya ho ngola: Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p>Nako: Dihora tse 3</p> <p>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</p> <p>Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng.</p> <p>Nako: Hora e le 1</p>	<p>Puo e sa hlophiswang</p> <ul style="list-style-type: none"> Makgetha le melao (mawa a ho tshetlehela setjhaba puo, sebopeho le tshebetso ya boitokisetso) Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana <p>Nako: Hora e le 1</p> <p>Ho ithuta dingolwa</p> <ul style="list-style-type: none"> Dithothokiso Novele/Tsa bohoholo Terama/Tshwantshiso <p>Nako: Dihora tse 4</p> <p>Ditema tsa kgokahano: Lengolo la setswalle, lengolo la semmuso (la kopo, la kopo ya mosebetsi, la kgwebo, la tletlebo, la kutlwelo bohloko, la thoholeto, la teboho)/tokomane ya boitsebiso le diphihlelo le lengolo la kopo ya mosebetsi (di botswa di tsamaya mmoho)/imeili, tlaleho/raporoto ya semmuso/raporoto eo e seng ya semmuso/tekolobotjha, atikele ya koranta/atikele ya makasine/lenanetsamaiso le metsotso ya kopano (di botswa di tsamaya mmoho)/puo e hlophiswang/puisano/ inthaviu e ngolwang/ obitjhuari/lengolo le yang ho baphatlalatsi.</p> <p>Tsepamisa maikutlo ho:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rejistara, setaele le boikutlwahatso Kgetho ya mantswa Ho bopa dipolelo Ho bopa diratswana Matshwao a puo le mopeleto <p>Tshebetso ya ho ngola: Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p>Nako: Dihora tse 3</p> <p>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo</p> <p>Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng</p> <p>Nako: Hora e le 1</p>	<p>Puo e sa hlophiswang</p> <ul style="list-style-type: none"> Makgetha le melao (mawa a ho tshetlehela setjhaba puo, moralo le tshebetso ya boitokisetso) Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana. <p>Nako: Hora e le 1</p> <p>Ho ithuta dingolwa</p> <ul style="list-style-type: none"> Dithothokiso Novele/Tsa bohoholo Terama/Tshwantshiso <p>Nako: Dihora tse 4</p> <p>Ditema tsa kgokahano: Lengolo la setswalle, lengolo la semmuso (la kopo, la kopo ya mosebetsi, la kgwebo, la tletlebo, la kutlwelo bohloko, la thoholeto, la teboho)/tokomane ya boitsebiso le diphihlelo le lengolo la kopo ya mosebetsi (di botswa di tsamaya mmoho)/emeili, tlaleho/raporoto ya semmuso/raporoto eo e seng ya semmuso/tekolobotjha, atikele ya koranta/atikele ya makasine/lenanetsamaiso le metsotso ya kopano (di botswa di tsamaya mmoho)/puo e hlophiswang/puisano/ inthaviu e ngolwang/ obitjhuari/lengolo le yang ho baphatlalatsi.</p> <p>Tsepamisa maikutlo ho:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rejistara, setaele le boikutlwahatso Kgetho ya mantswa Ho bopa dipolelo Ho bopa diratswana Matshwao a puo le mopeleto <p>Tshebetso ya ho ngola: Ho etsa moralo wa ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p>Nako: Dihora tse 2</p> <p>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</p> <p>Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng</p> <p>Nako: Dihora tse 2</p>	<p>Puo e sa hlophiswang</p> <ul style="list-style-type: none"> Makgetha le melao (mawa a ho tshetlehela setjhaba puo, moralo le tshebetso ya boitokisetso) Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana. <p>Nako: Hora e le 1</p> <p>Ho ithuta dingolwa</p> <ul style="list-style-type: none"> Dithothokiso Novele/Tsa bohoholo Terama/Tshwantshiso <p>Nako: Dihora tse 4</p> <p>Moqoqo: 1 x o tebisang maikutlo/wa phetelo/wa kgang/o sa tshhehatseng lehlakore/o hlahosang/o qholotswang ke setshwantsho</p> <p>Tsepamisa maikutlo ho:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rejistara, setaele le boikutlwahatso Kgetho ya mantswa Ho bopa dipolelo Ho bopa diratswana Matshwao a puo le mopeleto <p>Tshebetso ya ho ngola: Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana</p> <p>Nako: dihora tse 2</p> <p>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</p> <p>Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng.</p> <p>Nako: Dihora tse 2</p>	<p>Ho kena dipakeng</p> <p>Puo e sa hlophiswang</p> <ul style="list-style-type: none"> Makgetha le Ho etsa moralo, ho etsa diphuputso, ho hlophisa, ho ikwetlisa le ho nehelana. <p>Nako: Hora e le 1</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho ngola kgutsufatso Ho ithuta dingolwa Dithothokiso Novele/Tsa bohoholo Terama/Tshwantshiso <p>Nako: Dihora tse 4</p> <p>Mofuta wa moqoqo: 1 x o tebisang maikutlo /wa phetelo/wa kgang/o sa tshhehatseng lehlakore/o hlahosang/o qholotswang ke setshwantsho</p> <p>Tshebetso ya ho ngola: Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana</p> <p>Nako: Dihora tse 2</p> <p>Ho kena dipakeng bakeng sa teko ya puo</p> <p>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo</p>					

KOTARA YA 1	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10	BEKE YA 11
TSEBO YA MANTLHA E HLOKWANG	<ul style="list-style-type: none"> Bokgoni ba ho mamela/ho bua Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola Sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano 	<ul style="list-style-type: none"> Makgetha le melao ya ditema tsa molomo Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola moqoqo Sebopeho le makgetha a mefuta ya meqoqo 	<ul style="list-style-type: none"> Bokgoni ba ho mamela Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola Sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano 	<ul style="list-style-type: none"> Makgetha le melao ya ditema tsa molomo Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola Sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano 	<ul style="list-style-type: none"> Makgetha le melao ya ditema tsa molomo Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola moqoqo Sebopeho le makgetha a mefuta ya meqoqo 						
MEHLODI (NTLE LE BUKAKGAKOLLO) HO NTLAFATSA HO ITHUTA	<p>Mehloodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa</p> <p>Second Chance: Tataiso ya ho ruta le ho ngola ditema tsa meqoqo le tsa kgokahano</p> <p>Second Chance: Temoho ya puo e hlokolosi</p> <p>Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse baletsweng Kereiti ya 12</p>	<p>Mehloodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa</p> <p>Second Chance: Tataiso ya ho ruta le ho ngola ditema tsa meqoqo le tsa kgokahano</p> <p>Second Chance: Temoho ya puo e hlokolosi</p> <p>Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse baletsweng Kereiti ya 12</p>	<p>Mehloodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa</p> <p>Second Chance: Tataiso ya ho ruta le ho ngola ditema tsa meqoqo le tsa kgokahano</p> <p>Second Chance: Temoho ya puo e hlokolosi</p> <p>Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse baletsweng Kereiti ya 12</p>	<p>Mehloodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa</p> <p>Second Chance: Tataiso ya ho ruta le ho ngola ditema tsa meqoqo le tsa kgokahano</p> <p>Second Chance: Temoho ya puo e hlokolosi</p> <p>Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse baletsweng Kereiti ya 12</p>	<p>Mehloodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa</p> <p>Second Chance: Tataiso ya ho ruta le ho ngola ditema tsa meqoqo le tsa kgokahano</p> <p>Second Chance: Temoho ya puo e hlokolosi</p> <p>Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse baletsweng Kereiti ya 12</p>						
TEKANYETSO E SA HLOPHISWANG: HO LOKISA	<p>Mesebetsi ya pele ho ho bala bakeng sa ho lelekela dingolwa.</p> <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola bakeng sa ho ngola ditema tsa kgokahano.</p> <p>Tekolo ya motheo</p>	<p>Mesebetsi ya pele ho ho bala bakeng sa ho lelekela dingolwa.</p> <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola bakeng sa ho ngola meqoqo.</p>	<p>Mesebetsi ya nnete ya ho mamella jk kgaso ya radiyo</p>	<p>Dipampiri tsa dilemo tse fetileng tsa Pampiri ya 1: Dipotso tsa ditema tse bohawang tsa potso ya 3 le ya 4.</p> <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola bakeng sa ho ngola ditema tsa kgokahano.</p>	<p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola bakeng sa ho ngola meqoqo</p>						
SBA TEKANYETSO E HLOPHISITSWENG	<p>Mosebetsi 1:</p> <p>Tsa molomo</p> <p>Ho mamela bakeng sa kutlwisiso (Matshwao a 15)</p>	<p>Mosebetsi wa 2:</p> <p>Ho ngola (matshwao a 50)</p> <p>Moqoqo – wa phetelo/o hlalolang/o sa tshhehetseng lehlakore/o tebisang maikutlo/wa kang</p>	<p>Mosebetsi 3:</p> <p>Ho ngola (matshwao a 25)</p> <p>Ditema tsa kgokahano</p>	<p>Mosebetsi 4:</p> <p>Tsa molomo</p> <p>Puo e sa hlophiswang (Matshwao a 15)</p>	<p>Mosebetsi 5:</p> <p>Teko (matshwao a 35) Puo jwalo ka ha e sebediswa</p> <p>Tekokutlwisiso</p> <p>Kgutsufatso</p> <p>Dibopeho tsa puo le melao ya tshebediso ya puo</p>						

2023/24 MORALO WA NAHA WA HO RUTA WA SELEMO: SESOTHO PUO YA LAPENG: KEREITI YA 12 (KOTARA YA 2)

KOTARA YA 2	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10	BEKE YA 11
SLKT											
BOKGONI HO MAMELA LE HO BUA HO BALA LE HO BOHA HO NGOLA LE HO NEHELANA DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO (DI KENELLETSE HO BOKGONI KAOFELA)	<p>Ho balla hodimo ho sa hlophiswang/puo e hlophisitsweng:</p> <p>Nako: Hora e le 1</p> <p>Ho ithuta dingolwa</p> <ul style="list-style-type: none"> Dithothokiso Terama/Tshwantshiso Novele/Tsa bohohoholo <p>Nako: Hora e le 1 le metsotso e 30</p> <p>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho balla kutlwisiso <p>Mawa a ho bala ho sebediswa ditema tse ngotsweng (sheba 3.2 (CAPS))</p> <ul style="list-style-type: none"> Rejistara, setaele le boikutlwahatso Kgetho ya mantswe Ho bopa dipolelo Ho bopa diratswana Matshwao a puo le mopeleto <p>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</p> <p>Nako: Hora e le 1 le metsotso e 30</p>	<p>Ho balla hodimo ho sa hlophiswang/ouo e hlophisitsweng:</p> <p>Nako: Hora e le 1</p> <p>Ho ithuta dingolwa</p> <ul style="list-style-type: none"> Dithothokiso Terama/Tshwantshiso Novele/Tsa bohohoholo <p>Nako: Dihora tse 4</p> <p>Moqoqo: 1 x o tebisang maikutlo/wa phetelo/wa kgang/o sa tshehetseng lehlakore/o hlaosang/o qholotswang ke setshwantsho</p> <p>Tsepamisa maikutlo ho:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rejistara, setaele le boikutlwahatso Kgetho ya mantswe Ho bopa dipolelo Ho bopa diratswana Matshwao a puo le mopeleto <p>Tshebetso ya ho ngola: Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p>Nako: Dihora tse 2</p> <p>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</p> <p>Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng</p> <p>Nako: Dihora tse 2</p>	<p>Ho balla hodimo ho sa hlophiswang/puo e hlophisitsweng:</p> <p>Nako: Hora e le 1</p> <p>Ho ithuta dingolwa</p> <ul style="list-style-type: none"> Dithothokiso Terama/Tshwantshiso Novele/Tsa bohohoholo <p>Nako: Dihora tse 4</p> <p>Ditema tsa kgokahano: Lengolo la setswalle, lengolo la semmuso (la kopo, la kopo ya mosebetsi, la kgwebo, la tletlebo, la kutlwelo bohloko, la thoholeto, la teboho)/tokomane ya boitsebiso le dipihlallo le lengolo la kopo ya mosebetsi (di botswa di tsamaya mmoho)/emeili, tlaleho/raporoto ya semmuso/raporoto eo e seng ya semmuso/tekolobotjha, atikele ya koranta/atikele ya makasine/lenanetsamaiso le metsotso ya kopano (di botswa di tsamaya mmoho)/puo e hlophisitsweng/puo e sa hlophiswang/puisano/ inthaviu e ngolwang/ obitjhuari/lengolo le yang ho baphatlalatsi.</p> <p>Tsepamisa maikutlo ho:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rejistara, setaele le boikutlwahatso. Kgetho ya mantswe Ho bopa dipolelo Ho bopa diratswana Matshwao a puo le mopeleto <p>Tshebetso ya ho ngola: Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p>Nako: Dihora tse 2</p> <p>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</p> <p>Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng</p> <p>Nako: Dihora tse 2</p>	<p>Ho balla hodimo ho sa hlophiswang/puo e hlophisitsweng:</p> <p>Nako: Hora e le 1</p> <p>Ho balla kutlwisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Kgodiso ya tlotlontswe le tshebediso ya puo Sebopeho tsa dipolelo <p>Ho ithuta dingolwa</p> <ul style="list-style-type: none"> Dithothokiso Terama/Tshwantshiso Novele/Tsa bohohoholo <p>Nako: Dihora tse 4</p> <p>Tema ya kgokahano/ Moqoqo/ Ho ngola.</p> <p>Tsepamisa maikutlo ho:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rejistara, setaele le boikutlwahatso Kgetho ya mantswe Ho bopa dipolelo Ho bopa diratswana Matshwao a puo le mopeleto <p>Tshebetso ya ho ngola: Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p>Nako: Dihora tse 2</p> <p>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo:</p> <p>Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng</p> <p>Nako: Dihora tse 2</p>	<p>Tlhaloblo ya bohareng ba selemo (matshwao a 150) / Teko Pampiri ya 1 - Puo jwalo ka ha e sebediswa (matshwao a 70) – dihora tse 2</p> <ul style="list-style-type: none"> Tekokutlwisiso (30) Kgutsufatso (10) Papatso (10) Khathunu (10) Tema ya porosa (10) <p>Pampiri ya 2 – Dingolwa (matshwao a 80) – dihora tse 2 le metsotso e 30</p> <ul style="list-style-type: none"> Dithothokiso tseo ba ithutileng tsona (20) Thothokiso eo a sa e rutwang (10) Novele/Tsa bohohoholo (25) Terama/Tshwantshiso (25) 						
TSEBO YA MANTLHA E HLOKWANG	<p>Bokgoni ba ho bua Tshebetso ya ho ngola</p> <p>Bokgoni ba ho ngola Sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano Tsebo ha e le rejistara le setaele</p>	<p>Makgetha le melao ya ditema tsa molomo Tshebetso ya ho ngola- ho ngola kgutsufatso Bokgoni ba ho ngola moqoqo</p> <p>Sebopeho le makgetha a mefuta ya meqoqo</p> <p>Ho ngola seratswana</p>	<p>Makgetha le melao ya ditema tsa molomo</p> <p>Ho fumana moelelo wa ditema tse bohuwang</p> <p>Tshebetso ya ho ngola</p> <p>Bokgoni ba ho ngola Sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano</p>	<p>Bokgoni ba ho mamela/ho bua</p> <p>Tshebetso ya ho ngola</p> <p>Bokgoni ba ho ngola Sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano</p>							

KOTARA YA 2	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10	BEKE YA 11
MEHLODI (NTLE LE BUKAKGAKOLLO) HO NTLAFATSA HO ITHUTA	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second chance study guide: Tataiso ya ho ruta le ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano Second chance study guide: Temoho ya puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse balletsweng Kereiti ya 12 Dipampiri tsa dilemo tse fetileng	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second chance study guide: Tataiso ya ho ruta le ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano Second chance study guide: Temoho ya puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse balletsweng Kereiti ya 12 Dipampiri tsa dilemo tse fetileng	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second chance study guide: Tataiso ya ho ruta le ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano. Second chance study guide: Temoho ya puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse balletsweng Kereiti ya 12 Dipampiri tsa dilemo tse fetileng	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second chance study guide: Tataiso ya ho ruta le ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano. Second chance study guide: Temoho ya puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse balletsweng Kereiti ya 12 Dipampiri tsa dilemo tse fetileng	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second chance study guide: Tataiso ya ho ruta le ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano Second chance study guide: Temoho ya puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse balletsweng Kereiti ya 12 Dipampiri tsa dilemo tse fetileng	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second chance study guide: Tataiso ya ho ruta le ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano Second chance study guide: Temoho ya puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse balletsweng Kereiti ya 12 Dipampiri tsa dilemo tse fetileng	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second chance study guide: Tataiso ya ho ruta le ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano Second chance study guide: Temoho ya puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse balletsweng Kereiti ya 12 Dipampiri tsa dilemo tse fetileng	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second chance study guide: Tataiso ya ho ruta le ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano Second chance study guide: Temoho ya puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse balletsweng Kereiti ya 12 Dipampiri tsa dilemo tse fetileng	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second chance study guide: Tataiso ya ho ruta le ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano Second chance study guide: Temoho ya puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse balletsweng Kereiti ya 12 Dipampiri tsa dilemo tse fetileng	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second chance study guide: Tataiso ya ho ruta le ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano Second chance study guide: Temoho ya puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse balletsweng Kereiti ya 12 Dipampiri tsa dilemo tse fetileng	Mehloti e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second chance study guide: Tataiso ya ho ruta le ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano Second chance study guide: Temoho ya puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse balletsweng Kereiti ya 12 Dipampiri tsa dilemo tse fetileng
TEKANYETSO E SA HLOPHISWANG: HO LOKISA	Tshebetso ya ho ngola bakeng sa moqoqo wa dingolwa	Poeletso ya Pampiri ya 1: Potso 5 (dipampiri tsa dilemo tse fetileng. Manollo ya thothokiso – ho nehelanwe ka yona e le mosebetsi wa tsa molomo	Dipampiri tsa dilemo tse fetileng tsa Pampiri ya 1: dipotso tsa ditema tse bohawang 3 & 4, tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola bakeng sa ho ngola ditema tsa kgokahano	Tsepamiso ho Pampiri ya 1: Ho araba tekotlwisiso Ho ngola kgutsufatso							
SBA TEKANYETSO E HLOPHISITSWENG	Mosebetsi wa 6: Tsa molomo: Ho balla hodimo ho sa hlophiswang Puo e hlophisitsweng (10)		Mosebetsi wa 7: Tsa molomo: Ho balla hodimo ho sa hlophiswang Puo e hlophisitsweng (10)								Mosebetsi wa 8: Tlhahlobo ya bohareng ba selemo (150) / Teko

2023/24 MORALO WA NAHA WA HO RUTA WA SELEMO: SESOTHO PUO YA LAPENG: KEREITI YA 12 (KOTARA YA 3)

KOTARA YA 3	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10	BEKE YA 11
SLKT											
BOKGONI HO MAMELA LE HO BUA HO BALA LE HO BOHA HO NGOLA LE HO NEHELANA DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO (DI KENELLETSE HO BOKGONI KAOFELA)	<p>Ho fumana moelelo wa ditema tse bohawang</p> <p>Ho ithuta dingolwa</p> <ul style="list-style-type: none"> Dithothokiso Terama/Tshwantshiso Novele/Tsa bohohoholo <p>Nako: Dihora tse 2</p> <p>Ditema tsa kgokahano: Lengolo la setswalle, lengolo la semmuso (la kopo, la kopo ya mosebetsi, la kgwebo, la tletlebo, la kutlwelo bohloko, la thoholeto, la teboho)/tokomane ya boitsebiso le diphihlelo le lengolo la kopo ya mosebetsi (di botswa di tsamaya mmoho)/imeili, tlaleho/raporoto ya semmuso/raporoto eo e seng ya semmuso/ tekolobotjha, atikele ya koranta/atikele ya makasine/lenanetsamaiso le metsotso ya kopano (di botswa di tsamaya mmoho)/puo e hlophisitsweng/puo e sa hlophiswang/puisano/ inthaviu e ngolwang/ obitjhuari/lengolo le yang ho baphatlalatsi</p> <p>Tsepamisa maikutlo ho:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rejistara, setaele le boikutlwahatso Kgetho ya mantswa Ho bopa dipolelo Ho bopa diratswana Matshwao a puo le mopeleto <p>Tshebetso ya ho ngola: Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p>Nako: Hora e le 1 le metsotso e 30</p> <p>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo: Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng</p> <p>Nako: Hora e le 1</p>	<p>Ho ithuta dingolwa</p> <ul style="list-style-type: none"> Dithothokiso Terama/Tshwantshiso Novele/Tsa bohohoholo <p>Nako: Dihora tse 5</p> <p>Ditema tsa kgokahano: Lengolo la setswalle, lengolo la semmuso (la kopo, la kopo ya mosebetsi, la kgwebo, la tletlebo, la kutlwelo bohloko, la thoholeto, la teboho)/tokomane ya boitsebiso le diphihlelo le lengolo la kopo ya mosebetsi (di botswa di tsamaya mmoho)/imeili, tlaleho/raporoto ya semmuso/raporoto eo e seng ya semmuso/ tekolobotjha, atikele ya koranta/atikele ya makasine/lenanetsamaiso le metsotso ya kopano (di botswa di tsamaya mmoho)/puo e hlophisitsweng/puo e sa hlophiswang/puisano/ inthaviu e ngolwang/ obitjhuari/lengolo le yang ho baphatlalatsi</p> <p>Tsepamisa maikutlo ho:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rejistara, setaele le boikutlwahatso Kgetho ya mantswa Ho bopa dipolelo Ho bopa diratswana Matshwao a puo le mopeleto <p>Tshebetso ya ho ngola: Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p>Nako: Dihora tse 2</p> <p>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo: Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng</p> <p>Nako: Hora e le 1</p>	<p>Ho ithuta dingolwa</p> <ul style="list-style-type: none"> Dithothokiso Terama/Tshwantshiso Novele/Tsa bohohoholo <p>Nako: Dihora tse 5</p> <p>Moqoqo: 1 x o tebisang maikutlo/wa phetelo/ wa kgang/o sa tshehetseng lehlakore/o hlahosang/o qholotswang ke setshwantsho</p> <p>Tsepamisa maikutlo ho:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rejistara, setaele le boikutlwahatso. Kgetho ya mantswa Ho bopa dipolelo Ho bopa diratswana Matshwao a puo le mopeleto <p>Tshebetso ya ho ngola: Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p>Nako: Dihora tse 2</p> <p>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo: Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng</p> <p>Nako: Dihora tse 2</p>	<p>Ho ithuta dingolwa</p> <ul style="list-style-type: none"> Dithothokiso Terama/Tshwantshiso Novele/Tsa bohohoholo <p>Nako: Dihora tse 5</p> <p>Moqoqo: 1 x o tebisang maikutlo/wa phetelo/ wa kgang/o sa tshehetseng lehlakore/o hlahosang/o qholotswang ke setshwantsho</p> <p>Tsepamisa maikutlo ho:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rejistara, setaele le boikutlwahatso Kgetho ya mantswa Ho bopa dipolelo Ho bopa diratswana Matshwao a puo le mopeleto <p>Tshebetso ya ho ngola: Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana.</p> <p>Nako: Dihora tse 2</p> <p>Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo: Sebopeho le makgetha a tema e kgethilweng.</p> <p>Nako: Dihora tse 2</p>	<p>Tlhahlobo ya Sekamakaolagang (matshwao a 250)</p> <p>Pampiri ya 1 – Puo jwalo ka ha e sebediswa (matshwao a 70) – dihora tse 2</p> <ul style="list-style-type: none"> Tekokutlwisiso (30) Kgutsufatso (10) Papatso (10) Khathunu (10) Tema ya porosa (10) <p>Pampiri ya 2 – Dingolwa (matshwao a 80) – dihora tse 2 le metsotso e 30</p> <ul style="list-style-type: none"> Dithothokiso tseo ba ithutlenng tsona (20) Thothokiso eo a sa e rutwang (10) Novele/Tsa bohohoholo (25) Terama/Tshwantshiso (25) <p>Pampiri ya 3 – Ho ngola (matshwao a 100) – dihora tse 3</p> <ul style="list-style-type: none"> Moqoqo (50) Ditema tsa kgokahano (2x25) 						

KOTARA YA 3	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10	BEKE YA 11
TSEBO YA MANTLHA E HLOKWANG	Bokgoni ba ho bua Ho fumana moelelo wa ditema tse bohuwang Tshebetsa ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola Sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano	Makgetha le melao ya ditema tsa molomo Tshebetsa ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola Sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano	Makgetha le melao ya ditema tsa molomo Tshebetsa ya ho ngola	Makgetha le melao ya ditema tsa molomo Tshebetsa ya ho ngola	Bokgoni ba ho ngola tlaheho Sebopeho le makgetha						
MEHLADI (NTLE LE BUKAKGAKOLLO) HO NTLAFATSA HO ITHUTA	Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second chance study guide: Tataiso ya ho ruta le ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano Second chance study guide: Temoho ya puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse balletsweng Kereiti ya 12 Dipampiri tsa dilemo tse fetileng	Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second chance study guide: Tataiso ya ho ruta le ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano Second chance study guide: Temoho ya puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse balletsweng Kereiti ya 12 Dipampiri tsa dilemo tse fetileng	Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second chance study guide: Tataiso ya ho ruta le ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano Second chance study guide: Temoho ya puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse balletsweng Kereiti ya 12 Dipampiri tsa dilemo tse fetileng	Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second chance study guide: Tataiso ya ho ruta le ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano Second chance study guide: Temoho ya puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse balletsweng Kereiti ya 12 Dipampiri tsa dilemo tse fetileng	Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second chance study guide: Tataiso ya ho ruta le ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano Second chance study guide: Temoho ya puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse balletsweng Kereiti ya 12 Dipampiri tsa dilemo tse fetileng	Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second chance study guide: Tataiso ya ho ruta le ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano Second chance study guide: Temoho ya puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse balletsweng Kereiti ya 12 Dipampiri tsa dilemo tse fetileng	Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second chance study guide: Tataiso ya ho ruta le ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano Second chance study guide: Temoho ya puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse balletsweng Kereiti ya 12 Dipampiri tsa dilemo tse fetileng	Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second chance study guide: Tataiso ya ho ruta le ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano Second chance study guide: Temoho ya puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse balletsweng Kereiti ya 12 Dipampiri tsa dilemo tse fetileng	Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second chance study guide: Tataiso ya ho ruta le ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano Second chance study guide: Temoho ya puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse balletsweng Kereiti ya 12 Dipampiri tsa dilemo tse fetileng	Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second chance study guide: Tataiso ya ho ruta le ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano Second chance study guide: Temoho ya puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse balletsweng Kereiti ya 12 Dipampiri tsa dilemo tse fetileng	Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second chance study guide: Tataiso ya ho ruta le ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano Second chance study guide: Temoho ya puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse balletsweng Kereiti ya 12 Dipampiri tsa dilemo tse fetileng
SBA TEKANYETSO E HLOPHISITSWENG		Mosebetsi wa 9 Dingolwa: Matshwao a 35 Asaenemente ya dingolwa (35) KAPA Dipotso tse kgutshwanyane (10) le Moqoqo wa sengolwa (35)								Mosebetsi wa 10: Tlhahlobo ya sekamakaolagang (250)	

2023/24 MORALO WA NAHA WA HO RUTA WA SELEMO: SESOTHO PUO YA LAPENG: KEREITI YA 12 (KOTARA YA 4)

KOTARA YA 4	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5 - 10
SLKT					
BOKGONI HO MAMELA LE HO BUA HO BALA LE HO BOHA HO NGOLA LE HO NEHELANA DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO (DI KENELLETSE HO BOKGONI KAOFELA)	<ul style="list-style-type: none"> Boitokisetso ba ditlahlobo ka ho sebedisa dipampiri tsa dilemo tse fetileng: Puo jwalo ka ha e sebediswa: Tekokutlwisiso Kgutsufatso Dibopeho tsa puo le tshebediso Dingolwa Novele/Tsa bohoholo Terama/Tshwantshiso Dithothokiso Nako: Dihora tse 3 Boitokisetso ba ditlahlobo ka ho sebedisa dipampiri tsa dilemo tse fetileng: Ho ngola Meqoqo Ditema tsa kgokahano Tsepamisa maikutlo ho: Tshebetso ya ho ngola Ho etsa moralo/ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana Nako: Dihora tse 3 Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo: Rejistara, setaele le boikutlwahatso Kgetho ya mantswe Ho bopa dipolelo Ho bopa diratswana Matshwao a puo le mopeleto Sebopeliso le makgetha a tema e kgethilweng Nako: Dihora tse 3 	<ul style="list-style-type: none"> Boitokisetso ba ditlahlobo ka ho sebedisa dipampiri tsa dilemo tse fetileng: Puo jwalo ka ha e sebediswa: Tekokutlwisiso Kgutsufatso Dibopeho tsa puo le tshebediso Dingolwa Novele/Tsa bohoholo Terama/Tshwantshiso Dithothokiso Nako: Dihora tse 3 Boitokisetso ba ditlahlobo ka ho sebedisa dipampiri tsa dilemo tse fetileng: Ho ngola Meqoqo Ditema tsa kgokahano Tsepamisa maikutlo ho: Tshebetso ya ho ngola Ho etsa moralo/ho ngola, ho ngola mekgwaritso, ho boeletsa mosebetsi, ho bala hape bakeng sa ntlafatso, ho hlaola diphoso le ho nehelana Nako: Dihora tse 3 Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo: Rejistara, setaele le boikutlwahatso Kgetho ya mantswe Ho bopa dipolelo Ho bopa diratswana Matshwao a puo le mopeleto Sebopeliso le makgetha a tema e kgethilweng Nako: Dihora tse 3 	Tlahlobo ya makgaolakang Tlahlobo ya NSC		
TSEBO YA MANTLHA E HLOKWANG	Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola, sebopeliso le makgetha a ditema tsa kgokahano le meqoqo Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo	Tshebetso ya ho ngola Bokgoni ba ho ngola, sebopeliso le makgetha a ditema tsa kgokahano le meqoqo Dibopeho tsa polelo le melao ya tshebediso ya puo			
MEHLodi (NTLE LE BUKAKGAKOLLO) HO NTLAFATSA HO ITHUTA	Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second chance study guide: Tataiso ya ho ruta le ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano. Second chance study guide: Temoho ya Puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse balletsweng Kereiti ya 12 Dipampiri tsa dilemo tse fetileng	Mehlodi e ekeditsweng bakeng sa ho ithuta dingolwa Second chance study guide: Tataiso ya ho ruta le ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano. Second chance study guide: Temoho ya Puo e hlokolosi Kereiti ya 12 MTG: Dingolwa: Dithothokiso tse balletsweng Kereiti ya 12 Dipampiri tsa dilemo tse fetileng			
TEKANYETSO E SA HLOPHISWANG: HO LOKISA	Poeletso ya Pampiri ya 1: Tekokutlwisiso/kgutsufatso/ditema tse bohawang/dibopeho tsa puo le melao ya puo Poeletso ya Pampiri ya 3: Tshebetso ya ho ngola/mefuta ya meqoqo	Poeletso ya pampiri ya 3: Sebopeliso le ditema tsa kgokahano Poeletso ya Pampiri ya 2: Manollo ya thothokiso/meqoqo ya dingolwa/dipotso tse kgutshwane			